

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam

i održivi razvoj

Broj: 06-062-U-3695/3-2018.

Budva, 10.12.2020. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu Rybakova Irine iz Ruske Federacije, broj 06-062-U-3695/1, od 17.07.2018. godine (poslat putem pošte 16.07.2018. godine), na osnovu člana 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), **d o n o s i**

R J E Š E N J E

1. PREKIDA SE POSTUPAK pokrenut po zahtjevu **RYBAKOVA IRINE iz Ruske Federacije**, broj 06-062-U-3695/1, od 17.07.2018. godine (poslat putem pošte 16.07.2018. godine), za legalizaciju dijela bespravnog stambenog objekta, stana PD14 na etaži III sprata, izgrađenog na katastarskoj parceli br. 216/4 KO Budva, koja čini dio urbanističke parcele br. 43, u bloku 34, u zahvatu DUP-a »Podkošljun«, jer isti nije izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom.

2. Prekid postupka iz tačke 1 traje do stupanja na snagu Odluke o donošenju Plana generalne regulacije Crne Gore.

O b r a z l o ž e n j e

Rybakova Irina iz Ruske Federacije, zahtjevom broj 06-062-U-3696/1, od 17.07.2018. godine (poslat putem pošte 16.07.2018. godine), obratila se ovom Sekretarijatu, za legalizaciju dijela bespravnog stambenog objekta, izgrađenog na katastarskoj parceli br. 216/4 KO Budva.

Pregledom podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrđeno je da je imenovana dostavila kompletnu dokumentaciju propisanu članom 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list CG«, broj 64/17), nakon čega je aktom ovog Sekretarijata, broj 06-062-U-3695/2, od 15.11.2019. godine, obaviještena da je poređenjem zadatih urbanističkih parametara i dostavljenih podataka koji se odnose na bruto površinu postojećeg objekta, utvrđeno da je površina osnove objekta za 60,09 m² veća od pripadajuće Planom zadate maksimalne zauzetosti za dio ove urbanističke parcele, što znači da je **prekoračen indeks zauzetosti**, a i ukupna BRGP izgrađenog objekta je za 271,01 m² veća od pripadajuće Planom zadate maksimalne izgrađenosti dijela iste, što znači da je **prekoračen i indeks izgrađenosti**. Izgrađeni objekat se nalazi dijelom i van zadate građevinske linije, a spratnost objekta je u skladu sa Planom.

Imenovana je, takođe, obaviještena da će, iz razloga što postojeći objekat nije izgrađen u skladu sa zadatim osnovnim urbanističkim parametrima Plana, ovaj Sekretarijat, u skladu sa članom 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), donijeti rješenje o prekidu postupka do usvajanja Plana generalne regulacije.

Članom 154, stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), propisano je da rješenje o legalizaciji za bespravni objekat koji nije izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku iz člana 217 i 218 ovog zakona, može se izdati za objekat koji se nalazi na orto foto snimku iz člana 155 ovog zakona i koji je izgrađen u skladu sa planom generealne regulacije Crne Gore, a stavom 6 istog člana propisano je da su osnovni urbanistički parametri namjena, indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekata i odnos prema građevinskoj liniji.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i da je odredbama člana 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list CG«, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), propisano da ako rješavanje uprave stvari zavisi od prethodnog rješavanja nekog pravnog pitanja, za čije rješavanje je nadležan sud ili drugi organ, ovlašćeno službeno lice može samo riješiti to pitanje ili upravni postupak prekinuti, dok nadležni organ to pitanje ne riješi, to je shodno članu 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), valjalo postupak prekinuti i odlučiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, uplatom na žiro račun br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanoj
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- Arhivi

RJEŠENJE OBRADILA,
Deša Simović, dipl. pravnik

